


O a Hlobaela

Sesotho

Mohato

3c



Gabogaisane Sikhipa



Medumo

tlw, thw

Poeletso

tsw, kgw

O a Hlobaela

Sesotho

Mohato 3C

ISBN: 978-1-77981-662-7


© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Gabogaisane Sikhipa

Motshwantshisi: Sinomonde Ngwane

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele 2023.



O a Hlobaela



Gabogaisane Sikhipa

Bosiung bona Dithwasana o a hlobaela. Ha a na boroko. O fetoha a sa tswa fetoha. Molato ke eng? O rata ho tsoha, empa ke hara kgitla. O tla etsa eng, kapa hona ho leba kae?





Dithwasana o dula le mmae Mmadithwasana motseng wa Thwaseng! Matsatsing ana Dithwasana o nahana haholo ka lebitso la hae. Ka mehla o ipotsa hore na lebitso lena le tlile jwang? Na a ka botsa mmae? Kapa mohlomong mmae o tla kgena. A ipotsa dipotso tse sa feleng.

“Hosane re tshwanela ho tsoha ka mafube.
Ke o isa motseng wa Tlwadi ho yo thwasa”
ho bolela Mmadithwasana a sa tshehe.
Dithwasana a sulafallwa ho utlwa mantswa
ao. A ipona a se a kubetsa a tjheka ditlhare.





'Ke a kopa hle Mmadithwasana, ha ke batle ho thwasa. Ke sa le monyane, hape ha ke rate dingaka. Ha ke rate ho sebetsa ka methokgo. Ke batla ho ba mooki.

Ha o na boikgethelo, o mokgethwa wa ka mme o tla thwasa. Ke o rehile Dithwasana hobane ke ne ke lokisetsa letsatsi lena. Qala ho itokisa hobane re se re tlo tsamaya. Re tlo tsoha ka matjeke.





Hara mpa ya bosiu, Dithwasana a tsoha! A sheba kamore ya hae ka lerato. Naa ha a na ho kena tsietsing ka seo a batlang ho se etsa? Naa ha a na ho hopola mme wa hae?

Thwa! Thwa! Thwa! Ho utlwahala modumo.
Ke Dithwasana a tsamaya ka ntlong a thoba!
O leka ho pata mohwasa. Ke lefifing, mme ha
a batle ho etsa lerata. Ha a ka thula dintho, di
ka etsa lerata.





Ha a le tseleng, Dithwasana a bona monna a mo lebile. A tshoha a ipata hara dihlahlana. Ha utlwahala Shwahla! Shwahla! Monna a hoeletsa, “Ke mang moo, naa o motho?” Dithwasana a araba “Ke nna hle ntate!”

“O lebile kae bosiu tjena, moshemane? Ha o tshabe makgwaba a tletseng dihlahleng tsena? Nna ke Thutlwa, bua ka pele ke bosiu.”

“Lebitso la ka ke Dithwasana. Ke tswa motseng wa Thwaseng. Ke balehela mme, Mmadithwasana. O batla hore ke thwase feela nna ha ke batle ho thwasa. Ke kopa thuso hle!”





“Tloha mona! Bana ba kajeno le tlwaetse mekgwa e mebe. Ha le mamele batswadi. Le nna ke le tjena ke lethwasana, ebile ke dumellana le mmao! Ha ho na molato ha motho a thwasa.’ Thutlwa a halefela Dithwasana.

Dithwasana a tloha ka pelo e bohloko a sa fumana thuso. Joo wee! Ebe o tla etsa jwang? Dithwasana a utlwa medumo e tshosang ya bosiu. Ha eba ke tau kapa phokojwe!





Thwa! Thwa! Thwa! Ka tseleng. Dithwasana a tsamaya a qamaka. Pelo e otlaholo. Joo! Mohlomong e etsa lerata! Dithwasana a bona mosadi molelehadi a mo lebile. A sheba kwana le kwana, a hloka sebaka sa ho baleha.

“O lebile kae moshemane? Nna ke Kgwako, bua ke utlwe.”

“Lebitso la ka ke Dithwasana. Ke tswa motseng wa Thwaseng. Ke balehela mme, Mmadithwasana. O batla hore ke thwase, feela nna ha ke batle ho thwasa! Ke kopa thuso hle!”





“Ke mokgwa o mobe ho balehela motswadi.”
Ho bua mosadi. Dithwasana a qalella ho Ila.
Nke ke ka kgona ho o thusa. Hobaneng o sa
batle thuso ho morena Kutlwano motseng wa
Kutlwanong? Ho thwe o rata le ho sireletsa
bana.” Kgwako a mo eletsa. Dithwasana a
thabiswa ke sena.

Dithwasana a hlwa dithota le dithotana Thwa!
Thwa! Thwa!. O lebile ho Morena Kutlwano
motseng wa Kutlwanong. O ne a bona thuso
mme ikutlwa a na le tshepo. Maoto jwale a ne
a le bobebe. A hla a potlaka.






Dithwasana a fihla ho morena Kutlwano. A fumana monnamoholo wa hlooho e putswa a dutse ka ntle. A kopa ho bona morena. Ba mo isa. A wa ka mangwele pela morena. “Oho hle morena! Ke hloka thuso ya hao”

“Tswela pele, ke o thusa ka eng moshemane?” Ho botsa morena.

“Lebitso la ka ke Dithwasana. Ke tswa Motseng wa Thwaseng. Ke balehela mme, Mmadithwasana. O batla hore ke thwase, feela nna ha ke batle ho thwasa! Ke kopa thuso hle!”





Thwa, thwa, thwa, morena Kutlwano
le Dithwasana ba leba lapeng ho
Mmadithwasana. Ba fihla Motseng wa
Thwaseng kapele hoba ha se hole. Morena
a bitsa Mmadithwasana ho bua le yena.
Dithwasana a sa thabile jwalo, a utlwa a
bitswa.

Dithwasana! Dithwasana! Tsoha! Ke nako ya ho ya sekolong! O tla ba thari! E ne e le mme wa hae a bitsa lebitso la hae. Ha a bula mahlo, a lemoha hore o habo ka ntlong. Dithwasana a thaba haholo ho lemoha hore o ne a lora. Helang, e ne e mpa e le toro feela!





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaitai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a papala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

